



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0808737 / 006

U Podgorici, dana 29.10.2021.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA, broj 325363 podnijetoj dana 28.07.2021. u 11:39:24, preko

Ime i prezime: TANJA BOŽOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA - registarski broj 5 - 0808737, PIB 03159256, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 22.01.2020.

Registruje se - upisuje se: Statut od 27.07.2021.

Smanjenje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 150.001,00 Euro (Novčani 150.001,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)
Smanjenje: Novčani 120.000,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro
Ukupni kapital nakon smanjenja: 30.001,00 Euro (Novčani 30.001,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 28.07.2021 u 11:39:24 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću TWINFIN TESLA.

preuzela:
Tanja Božović

05/11/21

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik II

Zdravko Gutović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 29.10.2021

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 29.10.2021, pod registarskim brojem 5-0808737/006vCRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA. Statutom od 27.07.2021. vrši se smanjenje novčanog kapitala za iznos od 120.000,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica

Dusanka Vujić

2. u.

Primljeno iz ruke _____ preko pošte _____
Dana 19. 10. 2021 Predato na poštu dana _____
Dopolučeno dana _____
Broj: _____ Broj primjereka _____

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

03/2-1-4347/1-21

Dana 28. 07. 2021 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za **DOO/AD** Twinkl Tesla

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za smienuje kapitala

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 325363

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.


Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

Dokaz da je potrošeno više od 60

dennat od objave oglasa u

službenom listu

Podnosilac zahtjeva



Twinfin Tesla

Bulevar Džordža Vašingtona 98

The Capital Plaza

81000 Podgorica

U Podgorici, 19.10.2021. godine


Broj predmeta: 325363

Poštovani,

Dana 28.07.2021. godine predata je dokumentacija za smanjenje kapitala za društvo Twinfin Tesla d.o.o. Podgorica, registarski broj 50808737.

Ovim putem dostavljamo Vam dokaz da je prošlo više od 60 dana od dana objave oglasa u Službenom listu, kako bi mogli sprovesti traženo smanjenje kapitala.

Srdačno,


ADVOKATICA
ANA VUKČEVIĆ
Bul. Džordža Vašingtona 98, Podgorica
The Capital Plaza VIII sprat
mob. +382 69 156 947
Ana Vukčević, punomoćnik

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text in box]

[Redacted text block]

podatke nalaze se u CRPS-u



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 4.8.2021

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

CRPS u Podgorici u skladu sa odredbom čl.220 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 65/20) objavljuje Odluku o smanjenju novčanog kapitala privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI TWINFIN TESLA reg. br. 508087377 za iznos od 120.000,00 eura, koja je donešena dana 27.07.2021. godine. Predmetna Odluka o smanjenju kapitala nalazi se u CRPS-u.

*prešao dat
11.8.2021
prešao*



Načelnica
Dusanka Vujić
Dusanka Vujić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 4.8.2021

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

CRPS u Podgorici u skladu sa odredbom čl.220 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br: 65/20) objavljuje Odluku o smanjenju novčanog kapitala privrednog subjekta DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA reg. br. 50808737, za iznos od 120.000,00 eura, koja je donešena dana 27.07.2021. godine. Predmetna Odluka o smanjenju kapitala nalazi se u CRPS-u.



Dušan Vujisić
Dušanka Vujisić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0808737 / 005
PIB: 03159256

Datum registracije: 20.10.2017.
Datum promjene podataka: 29.01.2020.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TWINFIN TESLA

Broj važeće registracije: /005

Skraćeni naziv: TWINFIN TESLA
Telefon: +38269896289
eMail:
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 19.10.2017.
Datum donošenja Statuta: 19.10.2017. Datum promjene Statuta: 22.01.2020.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL
PLAZA, VIII SPRAT PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL
PLAZA, VIII SPRAT PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 98, THE CAPITAL
PLAZA, VIII SPRAT PODGORICA
Pretežna djelatnost: 3514 Trgovina elektricnom energijom
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala: Bez oznake porijekla kapitala
Upisani kapital: 150.001,00Euro (Novčani 150.001,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

SLAVEN MORAVČEVIĆ [REDACTED]

Uloga: Osnivač

Udio: 100% [REDACTED]

LICA U DRUŠTVU:

MIRJANA VASIĆ [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()


Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 28.07.2021 godine u 11:37h

MP

Načelnica

Dušanka Vujisić



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 325363

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je TANJA BOŽOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - TWINFIN TESLA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50808737 sa sljedećim prilozima:

Statut društva

Odluka o smanjenju kapitala

Procjena ovlašćenog procjenitelja

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 28.7.2021. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijavu podnosi:	<input type="checkbox"/> 1.1. Zastupnik	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> 1.2. [REDACTED]	<input type="checkbox"/> [REDACTED]
1.1.3. IME	Tanja	1.1.4. PREZIME	Božović	
1.1.5. U	[REDACTED]			
1.1.7. O	[REDACTED]			
1.1.9. T	[REDACTED]			

2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

<input type="checkbox"/> 2.1. Osnivanje	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> 2.2. Promjena	<input type="checkbox"/> 2.3. Brisanje	<input type="checkbox"/> 2.4. Rezervacija naziva
---	---------------------------------------	--	--	--


3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

<input type="checkbox"/> 3.1. Registar poreskih obveznika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3.3. Carinski registar
<input type="checkbox"/> 3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede
<input type="checkbox"/> 3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3.6. Registar stanovnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja													
<input checked="" type="checkbox"/> x	DOO	<input type="checkbox"/>	PREDUZETNIK	<input type="checkbox"/>	AD	<input type="checkbox"/>	KD	<input type="checkbox"/>	DIO STRANOG DRUŠTVA	<input type="checkbox"/>	USTANOVA	<input type="checkbox"/>	OD
<input type="checkbox"/>	NVO	<input type="checkbox"/>	ZADRUGA	<input type="checkbox"/>	KOOPERATIVA	<input type="checkbox"/>	INVESTICIONI FOND	<input type="checkbox"/>	PODRUŽNICA	<input type="checkbox"/>	OSTALO	<input type="checkbox"/>	
4.1. Puni naziv društva		Twinfin Tesla d.o.o.											
4.2. Skraćeni naziv		Twinfin Tesla d.o.o.											
4.3. PIB:		03159256				4.4. RegistarSKI broj:		50808737					
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ² / naziv podružnice													
4.6. Novi naziv društva:													
4.7. Broj rješenja CRPS-a za rezervisani naziv													
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA													
4.5.1. Ulica i broj:													
4.5.2. Mjesto:		4.5.3. Opština:											
4.5.4. Država:													
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE													
4.6.1. Ulica i broj:													
4.6.2. Mjesto:		4.6.3. Opština:											
4.6.4. Država:													
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA													
4.7.1. Ulica i broj:													
4.7.2. Mjesto:		4.7.3. Opština:											
4.7.4. Država:													

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		Prestanak	
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica			
9.2 NAZIV/ IME				PREZIME			
9.3 Pol		<input type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	(samo za strane državljane)		
9.5.2. Opština				Mjesto:			
9.5.3 Država				*Zanimanje	(za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odbora)		
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)							
Osnivač				Izvršni direktor			
Član DOO				Direktor			
Ortak				Predsjednik organa upravljanja			
Komanditor				Član nadzornog odbora			
Komplementar				Član odbora direktora			
Zadruagar				Član upravnog odbora			
Preduzetnik				Član odbora za reviziju			
Poslovođa				Sekretar društva			
Prokurista				Ovlašćeni zastupnik			
Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu			
Likvidator				Lice koje odgovara			
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)							
10.1. UDIO						%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)							
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena				
				*Unijeti opis ograničenja			
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja			
				*Upisati sa kim, ako je kolektivno			
				Sekretarom društva			
				Direktorom društva			
				**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			
Saglasnost sa imenovanjem							
				Potpis			
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.							
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div>							
Datum: 18.07.2021		 Potpis podnosioca prijave					


11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			


12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)	
12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 Registarski broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)	
MB društva:	
Naziv društva:	

14 FINANSIJSKA DOKUMENTA	
Bilans uspjeha	Bilans stanja
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)	
Godina dokumenta	
Drugo	

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.




Potpis podnosioca prijave

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

DA NE

15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

DA NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

potpis

16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA

Način prestanka

Likvidacija

Brisanje

16.1. LIKVIDACIJA⁷

16.1.1 Vrsta likvidacije

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

16.1.2. Sa imovinom

DA

NE

16.1.3. Datum pokretanja postupka

16.1.4. Datum odluke

17. BRISANJE⁸

17.1.1. Razlog prestanka

Spajanjem

Podjelom

Na sopstveni zahtjev

17.1.2. Datum prestanka / odluke

17.1.3. Naziv donosioca rješenja

17.1.4. Broj rješenja

17.1.5. Datum rješenja

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 28.07.2021
Potpis podnosioca prijave⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija⁸ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje

**PROCJENA VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE
"TWINFIN TESLA" D.O.O. PODGORICA
NA DAN 31. 12. 2020. GODINU**

Podgorica, jul 2021. godine

Procjena vrijednosti neto imovine "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica
za potrebe smanjenja osnovnog kapitala društva

**PROCJENA VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE
"TWINFIN TESLA" D.O.O. PODGORICA
RADI SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA**

PODGORICA, JUL 2021. GODINE

SADRŽAJ

1. Izjava procjenjivača	4
2. Predmet i cilj procjene	5
3. Zakonska regulativa kod smanjenja osnovnog kapitala	6
4. Osnovni podaci o privrednom društvu	8
5. Opis svakog dijela imovine/obaveza koja se procjenjuje	9
5.1. Opis imovine koja je predmet procjene	10
5.2. Opis obaveza koje su predmet procjene	10
6. Opis metoda procjene koja se primjenjuje	10
6.1. Propisana metodologija po kojoj se sastavljaju finansijski iskazi	10
6.2. Metodologija koju je koristilo društvo	16
6.3. Zaključak procjenitelja	20
7. Osnov za davanje mišljenja	21
8. Izjava da vrijednost neto imovine veća od potraživanja povjerioca	22

1. IZJAVA PROCJENJIVAČA

Izvršili smo po zahtjevu privrednog društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica procjenu vrijednosti neto imovine društva na osnovu stavki imovine i obaveza koje su prikazane u njegovom poslednjem finansijskom izvještaju.

Rukovodstvo društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima koji regulišu njihovo finansijsko izvještavanje, a samim tim i za njihovo prikazivanje u izvještajima.

Ova odgovornost uključuje:

- definisanje i primjenu metoda relevantnih za sastavljanje i prezentaciju finansijskih pozicija koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, kao ni po osnovu kriminalnih radnji ili grešaka;
- odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Procjene i prosuđivanja se donose na osnovu istorijskog iskustva i drugih činilaca, uključujući očekivanja u pogledu budućih događaja za koje se vjeruje da su u okvirima datih okolnosti razumna, gdje rezultati daju dobru osnovu za procjenu knjigovodstvene vrijednosti aktive i pasive koje se ne mogu jasno sagledati iz drugih izvora. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim do dana na koji se vrši procjena. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim pozicijama koje predstavljaju stavke imovine i obaveza na dan procjene. Procjena takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih pozicija koje su predmet procjene.

Iskazana vrijednost neto imovine društva u ovoj procjeni izvršena je isključivo za potrebe sprovođenja postupka smanjenja osnovnog kapitala društva, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Smatramo da su dokazi koje smo pribavili dovoljni da obezbijede solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja o vrijednosti neto imovine društva.

2. PREDMET I CILJ PROCJENE

Predmet ove procjene je zakonom propisana obaveza privrednog društva kod postupka smanjenja osnovnog kapitala, odnosno ispunjavanje uslova za evidenciju odluke o smanjenju osnovnog kapitala kod nadležnog CRPS-a.

U skladu sa odredbama člana 219-224 Zakona o privrednim društvima CG ("Službeni list CG", br. 065/20 od 03.07.2020), osnivač privrednog društva sa ograničenom odgovornošću "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica, donio je ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA privrednog društva po osnovu smanjenja vrijednosti svog udjela, koji mu kao vlasniku društva pripada.

Prema navedenim odredbama Zakona o privrednim društvima smanjenje osnovnog kapitala društva, povlači obavezu pravnog lica da izvrši procjenu vrijednosti neto imovine društva i time utvrdi postojanje propisane obaveze dodatnog obezbjeđenja povjerilaca tokom sprovođenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

Tačnije, društvo kroz ovu procjenu testira ispunjenje stava 2 člana 222 zakona o privrednim društvima kojim je propisano da **"Društvo nije dužno da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjeriocima, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjivanja osnovnog kapitala društva (ne) prelaze vrijednost neto imovine društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača"**.

Predmet naše procjene će biti neto imovina društva koja u smislu odredbi člana 52 Zakona o privrednim društvima predstavlja (ukupni) kapital društva, odnosno osnovni kapital kao dio ukupnog kapitala i kao pozicija finansijskog izvještavanja u bilansu stanja koji se zasniva na Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSF).

Naime prema Konceptualnom okviru za finansijsko izvještavanje kapital je "preostali interes u sredstvima privrednog društva nakon odbitka svih njegovih obaveza", što praktično znači da je kapital definisan kao razlika između vrijednosti njegove imovine i vrijednosti obaveza privrednog društva, odnosno:

$$\text{KAPITAL} = \text{IMOVINA} - \text{OBAVEZE}$$

Ovakvo definisan pojam kapitala često se poistovjećuje sa neto imovinom privrednog društva, koji će u našem slučaju biti predmet procjene.

Dakle, predmet procjene je utvrđenje iznosa neto imovine kapitala nakon umanjenja osnovnog kapitala prema odluci o smanjenju osnovnog kapitala, prema podacima na dan 30.06.2021. godine i utvrđivanja potencijalne obaveze davanja dodatnog obezbjeđenja povjeriocima.

Cilj procjene je sprovođenje evidencije postupka smanjenja kapitala kod CRPS-a.

3. ZAKONSKA REGULATIVA KOD SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA

Postupak smanjenja vrijednosti osnovnog kapitala je aktivost koja je uređena Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020). Zakonom o privrednim društvima kroz odredbe člana 219 osnovni kapital privrednog društva (a.d. i d.o.o.) se može smanjiti kroz sledeće načine:

- 1) povlačenjem i poništavanjem akcija (udjela);
- 2) smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija (udjela).

Osnovni uslov propisan zakonom jeste da je za donošenje odluke o smanjenju kapitala neophodna saglasnost (da su glasali za tu odluku) vlasnici udjela koji u skupštini privrednog društva predstavljaju dvije trećine. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala treba dasadrži i način na koji će se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala. Za validost donešene odluke o smanjenju kapitala neophodno je da se ona objavi u "Službenom

listu Crne Gore", i da se izmjena statute registruje u CRPS što se smatra činom kojim je osnovni kapital smanjen.

Drugi neophodni uslov za konačnost odluke o smanjenju kapitala je ispunjenje zaštite povjerilaca, odnosno obavezom da sam postupak smanjenja kapitala ne ugrozi mogućnost ispunjenja obaveza društva prema povjeriocima. Za ispunjenje ovog uslova zakon propisuje obavezu pisanog obavještanja svakog povjerioca (koji je poznat društvu) čije pojedinačno potraživanje iznosi najmanje 10.000 eura na dan objavljivanja odluke o smanjenju osnovnog kapitala. Izuzetak od ova obaveze je predviđena u dva slučaja od čega jedan od njih je da **"Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjeriocima, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjivanja osnovnog kapitala društva (ne) prelaze vrijednost neto imovine društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača"**.

Svako smanjenje osnovnog kapitala smatra se ništavnim ukoliko vrijednost osnovnog kapitala poslije smanjenja iznosi ispod zakonom propisanog iznosa minimalnog osnivačkog kapitala, što za društvo sa ograničenom odgovornošću iznosi 1,00 euro.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica je predviđeno da se smanjenje osnovnog kapitala izvrši kroz smanjenje nominalne vrijednosti udjela osnivača društva.

4. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU

Privredno društvo "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica je prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata osnovano 20.10.2017. godine pod registarskim brojem 50808737 i kao oblik organizovanja upisalo "društvo sa ograničenom odgovornošću".

Društvo je sa registracijom kod CRPS-a kao dijelom Poreske uprave CG dobilo matični broj, odnosno poreski identifikacioni broj 03159256 .

Pored punog naziva: Društvo sa ograničenom odgovornošću "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica, kao skraćeni naziv privrednog društva je upisan "TWINFIN TESLA".

Kao osnovnu djelatnost društvo je upisalo sifru 3514 – Trgovina električnom energijom.

Društvo je kao svoju poslovnu adresu i kao adresu prijema službene pošte navelo Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br.98-The Capital Plaza, VIII sprat .

Društvo je tokom poslovanja upisalo pet poslovnih promjena koje se evidentiraju u CRPS, i prema dostupnim podacima osnivači privrednog društva su do dana ove procjene upisali vrijednost ukupnog osnovnog kapitala u iznosu od 150.001 eur.

Društvo je registrovano kao jednočlano sa 100% vlasništvom fizičkog lica Slavena Moravčevića.

5. PRIKAZ STAVKI IMOVINE I OBAVEZA KOJE SE PROCJENJUJU

Imovina i obaveze koje su predmet procjene su bilansne pozicije koje je ovo preduzeće iskazalo u svom Iskazu o finansijskoj poziciji/Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine. Finansijski izvještaji društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS) koji su bili na snazi u periodu sastavljanja finansijskih izvještaja Društva i u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16 od 09. 08. 2016. godine). Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa principom istorijskog troška.

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa IFRS zahtijeva primjenu izvjesnih ključnih računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtijeva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Društva. Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16) i posebno u skladu sa relevantnom zakonskom odlukom koja definiše obaveznu primjenu IFRS u Crnoj Gori.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz imovine i obaveza koje su predmet ove procjene.

Procjena vrijednosti neto imovine "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica
za potrebe smanjenja osnovnog kapitala društva

I. Iskazana vrijednost imovine u Iskazu o finansijskoj poziciji/Bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine

Red. br.	Naziv bilansne pozicije	Iznos iz Bilansa stanja u EUR
01	Upisani neuplaćeni kapital	1
02	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	50.000
03	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	80.000
04	Gotovina na računima i u blagajni	37.070
	UKUPNO	167.071

II. Iskazana vrijednost obaveza u Iskazu o finansijskoj poziciji/Bilansu stanja na dan 31.12.2020. godine

Red. br.	Naziv bilansne pozicije	Iznos iz Bilansa stanja u EUR
01	Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nijesu kreditne institucije	2.000
02	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	20.000
	UKUPNO	22.000

6. OPIS METODA PROCJENE KOJE SE PRIMJENJUJU

6.1. PROPISANA METOLOGIJA ZA VREDNOVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

6.1.1. Metodologija kod vrednovanja stavki imovine

Metodologija korišćena u procjeni vrijednosti imovine i obaveza, prvenstveno je bila uslovljena vrstama imovine i obaveza. Kod utvrđivanja vrijednosti imovine i obaveza za potrebe ovog izvještaja korišćena je metodologija propisana kroz odredbe Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI).

Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja predviđaju prikazivanje i objelodanjivanje poštene (fer) vrijednosti sredstava i obaveza. Za navedene potrebe, poštena (fer) vrijednost je definisana kao iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti, ili obaveza izmiriti, u transakciji između dobro obaviještenih i voljnih strana, međusobno suočenih na aktivnom tržištu. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje sredstava i obaveza, i zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu (fer) vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtijevaju MRS i MSFI.

Treba istaći da je i društvo "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica, kao pravno lice koje je dužno da vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu, dužno da svoje finansijske izvještaje sastavlja u skladu sa zahtjevima MRS/MSFI.

Metodologija i vrednovanje iskazanih pozicija imovine u Bilansu stanja vrši se prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) ili po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje navodimo u nastavku prema iskazanoj imovini koja je predmet procjene:

➤ **Neuplaćeni upisani kapital**

Na računima grupe 00 - Neuplaćeni upisani kapital iskazuju se prema nazivima računa ove grupe iznosi upisanih, a neuplaćenih akcija i iznosi upisanih, a neuplaćenih udjela.

U okviru računa grupe 00 pravno lice otvara posebne račune za obuhvatanje neplaćenih upisanih kapitala prema njihovoj ročnosti, tj. po kriterijumu dugoročno-kratkoročno.

Na računu 001 - Neuplaćeni upisani udjeli iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih udjela u nominalnom iznosu, kao i na dan upisa u eurima iskazana protivvrijednost strane valute, zaduženjem ovog računa, a u korist računa 311 - Neuplaćeni upisani udjeli.

Uplata upisanih udjela knjiži se na teret računa 241 - Tekući (poslovni) račun, a u korist računa 001 - Neuplaćeni upisani udjeli, uz istovremeno

knjiženje na teret računa 311 i u korist računa 301 - Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću.

➤ **Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica**

Na računima grupe 03 - Dugoročni finansijski plasmani iskazuju se učešća u kapitalu i druge hartije od vrijednosti, krediti i zajmovi sa rokom dospjeća preko godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa, dugoročne hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća i ostali dugoročni plasmani. Na računima ove grupe iskazuju se i pripisane kamate po dugoročnim finansijskim plasmanima (interkalarne kamate, odnosno kamate u toku grejs perioda).

Dugoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 27, MRS 28, MSFI 9, MSFI 11 i drugim relevantnim MSFI.

Na računu 030 - Učešća u kapitalu zavisnih pravnih, lica iskazuju se akcije i udjeli u kapitalu pravnih lica nad čijim poslovanjem izvještajni privredni subjekt ima kontrolu (učešće u kapitalu preko 50% i/ili drugi uslovi definisani u MSFI 10 i članu 7. Zakona o računovodstvu) i koja, u skladu sa MSFI 10 i članom 7 i 8. Zakona o računovodstvu, ulaze u grupu pravnih lica za konsolidovanje.

Na računu 031 - Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica iskazuju se učešća u kapitalu pravnih lica na čije poslovanje izvještajni subjekt ima značajan uticaj (učešće u kapitalu od 20% do 50% i/ili drugi uslovi definisani MRS 28).

Na računu 032 - Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans stanja iskazuju se: a) akcije i udjeli u kapitalu drugih pravnih lica kada je učešće u kapitalu ispod 20% a ne postoji značajni uticaj i b) hartije od vrijednosti (finansijska sredstva) koje se u skladu sa MSFI 9 vrednuju po fer vrijednosti, s tim da se povećanje i smanjenje njihove fer vrijednosti evidentira na računima grupe 33.

Na računu 039 - Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana iskazuje se obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana procijenjeno u skladu sa MRS 36 i MSFI 9. Razlika za koju se umanjuje vrijednost knjiži se na teret računa 583 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti

dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih hartija od vrijednosti. Ukidanje obezvređenja iskazuje se zaduženjem računa 039 - Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i odobrenjem računu 683 - Prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih hartija od vrijednosti.

➤ **Ostali kratkoročni finansijski plasmani**

Na računima grupe 23 Kratkoročni finansijski plasmani iskazuju se krediti i zajmovi, hartije od vrijednosti i ostali kratkoročni plasmani sa rokom dospjeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Kratkoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MSFI.

Na računu 238 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani iskazuju se ostali kratkoročni finansijski plasmani koji nisu iskazani na drugim računima grupe 23. Na ovom računu iskazuju se i potraživanja po mjenicama kao instrumentima plaćanja, s tim što se na posebnom računu otvorenom u okviru ovog računa iskazuje kamata budućeg perioda sadržana u mjeničnoj vrijednosti.

Na računu 239 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana iskazuju se procijenjena umanjena finansijskih plasmana i potraživanja čija je naplata neizvjesna, i za koja se procjenjuje vjerovatna nenaplativost. Procijenjeni iznos vjerovatne nenaplativosti knjiži se na teret računa 585 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, u korist ovog računa. Ako je stanje procijenjenih ispravki vrijednosti povećano, razlika se knjiži na teret računa 585 - Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, a u korist ovog računa. Ako je stanje smanjeno, razlika se knjiži na teret ovog računa, u korist računa 685 - Prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana.

➤ **Gotovinski ekvivalenti i gotovina**

Na računima grupe 24 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se gotovina, neposredno unovčive hartije od vrijednosti i depoziti po viđenju. Na računima grupe 24 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se gotovina, neposredno unovčive hartije od vrijednosti i depoziti po viđenju. Na računu 240 - Hartije od vrijednosti - gotovinski ekvivalenti iskazuju se neposredno unovčive hartije od vrijednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrijednosti.

Na računu 241 - Tekući (poslovni) računi iskazuju se novčana sredstva na poslovnim računima (po potrebi pravno lice ovaj račun raščlanjava na onoliko računa koliko ima otvorenih tekućih računa), kao i iskorišćeni okvirni krediti. Potražni saldo na poslovnom računu na dan bilansa iskazuje se na odgovarajućem računu u grupi 42 - Kratkoročne finansijske obaveze, bez obaveze preknjižavanja u knjigovodstvu. Pravno lice u okviru ovog računa po potrebi vodi poseban prelazni račun.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se ne procjenjuju već se vrši popis ove stavke imovine na dan 31. 12. svake godine i upoređuje se sa iskazanim stanjem u finansijskom knjigovodstvu.

6.1.2. Propisana metodologija kod vrednovanja stavki obaveza

➤ **Kratkoročne finansijske obaveze**

Na računima grupe 42 - Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se obaveze po kreditima i zajmovima, hartijama od vrijednosti i ostale kratkoročne obaveze koje dospijevaju u roku do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.

Kratkoročne finansijske obaveze priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MSFI.

Na računu 420 - Kratkoročni krediti od matičnog i zavisnih pravnih lica iskazuju se obaveze po osnovu primljenih kratkoročnih kredita i zajmova od pravnih lica koja, u skladu sa MSFI 10 i članovima 7 i 8. Zakona o računovodstvu, ulaze u grupu za konsolidovanje.

Na računu 421 - Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica iskazuju se obaveze po osnovu primljenih kratkoročnih kredita i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica.

Na računu 422 - Kratkoročni krediti u zemlji iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima sa rokom dospijeca do godinu dana, koji su primljeni od pravnih i fizičkih lica u zemlji, osim od matičnog, zavisnih i povezanih pravnih lica.

Na računu 423 - Kratkoročni krediti u inostranstvu iskazuju se obaveze po kratkoročnim finansijskim, robnim i ostalim kreditima i zajmovima sa rokom dospijeca do godinu dana, koji su, u skladu sa propisima o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju, primljeni od pravnih i fizičkih lica u inostranstvu, osim od matičnog, zavisnih i povezanih pravnih lica.

Na računu 424 - Dio dugoročnih kredita koji dospijeva do jedne godine iskazuju se obaveze po anuitetima, odnosno po otplatama dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju za plaćanje u roku do godinu dana od dana bilansa. Na dan bilansa, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnog kredita i zajma koje dospijevaju u roku do godinu dana od dana bilansa.

Na računu 425 - Dio ostalih dugoročnih obaveza koje dospijevaju do jedne godine iskazuju se obaveze po otplatama koje dospijevaju za plaćanje u roku do godinu dana od dana bilansa. Na dan bilansa, na ovaj račun prenose se obaveze za otplate dugoročnih obaveza koje dospijevaju u roku do godinu dana od dana bilansa.

Na računu 426 - Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti iskazuju se obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti u skladu sa računovodstvenom politikom.

Na računu 429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se ostale kratkoročne finansijske obaveze koje nijesu iskazane na drugim računima grupe 42.

Kratkoročne finansijske obaveze priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MSFI.

➤ **Primljeni avansi, depoziti i kaucije**

Na računima grupe 43 - Obaveze iz poslovanja iskazuju se obaveze za primljene avanse, depozite i kaucije, obaveze prema dobavljačima, obaveze po izdatim čekovima, obaveze po mjenicama i ostale obaveze iz poslovanja.

Na računu 430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije iskazuju se unaprijed naplaćeni iznosi i novčana obezbjeđenja za obrtna sredstva.

Na računu 439 - Ostale obaveze iz poslovanja iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja koje nijesu iskazane na drugim računima grupe 43. Na ovom računu iskazuju se i obaveze za izdate čekove koji su predati povjeriocima za izmirenje obaveza i obaveze po izdatim mjenicama koje su predate povjeriocima za izmirenje obaveza. U okviru ovog računa na posebno otvorenom računu evidentira se kamata budućeg perioda koja je sadržana u mjeničnoj vrijednosti.

Obaveze iz poslovanja priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MSFI.

6.2. METOLOGIJA KORIŠĆENA KOD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH ISKAZA DRUŠTVA "TWINFIN TESLA" D.O.O. PODGORICA

Finansijski izvještaji su pripremljeni na bazi principa istorijskog toka. Finansijski izvještaji su prezentovani u eurima, koji predstavljaju domicilnu valutu.

Finansijski izvještaji društva pripremljeni su u skladu sa računovodstvenim standardima (MRS) prihvaćenim od strane Odbora za međunarodne računovostvene standarde (IASB), Zakonom o računovodstvu i ostalim važećim propisima u Crnoj Gori.

Prema dostavljenim računovodstvenim politikama uz Finansijske iskaze za 2020. godinu, isti su sastavljeni prema sljedećoj metodologiji:

➤ Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i hartije od vrijednosti

a) Ulaganja u zavisna društva Zavisna društva su sva društva nad kojima Društvo ima pravo da sprovodi finansijske i poslovne politike uglavnom na osnovu posjedovanja više od jedne polovine glasačkog prava. Redovna kupovina i prodaja finansijskih sredstava se priznaje na datum trgovanja - datum kada se Društvo obavezalo da će kupiti ili prodati finansijsko sredstvo. Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za transakcione troškove. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od finansijskog sredstva ili ako je to pravo prenijeto i Društvo je u suštini prenijelo sve rizike i koristi od vlasništva nad sredstvima.

Ulaganja u zavisna i pridružena društva se računovodstveno obuhvataju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za troškove obezvređenja. Kada su hartije od vrijednosti klasifikovane kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju ili kada su obezvrijeđene, akumulirane korekcije fer vrijednosti priznate u kapitalu uključuju se u bilans uspjeha kao „dobici ili gubici od ulaganja u hartije od vrijednosti“.

Fer vrijednost hartija od vrijednosti koje se kotiraju na berzi zasniva se na tekućim cijenama ponude. Ukoliko tržište nekog finansijskog sredstva nije aktivno (i za hartije od vrijednosti koje se ne kotiraju), društvo utvrđuje fer vrijednost tehnikama procjene. To uključuje primjenu nedavnih transakcija između nezavisnih stranaka, pozivanje na druge instrumente koji su suštinski isti, analizu diskontovanih novčanih tokova i opciju modela formiranja cijena maksimalnim korišćenjem informacija sa tržišta, a uz što je manje moguće oslanjanje na informacije karakteristične za samo društvo.

Iznos gubitka se odmjerava kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i sadašnje vrijednost procijenjenih budućih tokova gotovine (isključujući buduće kreditne gubitke koji nijesu nastali) diskontovanih po prvobitnoj efektivnoj kamatnoj stopi za to finansijsko sredstvo.

Iznos knjigovodstvene vrijednosti sredstva se umanjuje i iznos gubitka se priznaje u bilansu uspjeha. Društvo može da odmjerava obezvređenje vrijednosti na osnovu fer vrijednosti finansijskog instrumenta korišćenjem tržišnih cijena koje su dostupne javnosti.

Ako se u narednom periodu iznos gubitka zbog obezvređenja vrijednosti smanji i to smanjenje se može objektivno pripisati nekom događaju nastalom nakon priznavanja obezvređivanja (npr. poboljšanju kreditne

sposobnosti dužnika), ukidanje prethodno priznatog gubitka po osnovu obezvređenje vrijednosti priznaje se u bilansu uspjeha.

➤ **Plasmani**

U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju. Takođe, u okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se dugoročni krediti i zajmovi zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća i ostali dugoročni plasmani.

Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mjere po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštnu vrednost nadoknade koja je data za njih. Transakcioni troškovi uključuju se u početno mjerenje svih finansijskih sredstava.

Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji značajan uticaj (učešće u akcijama sa pravom glasa od 20% do 50%) i drugi uslovi definisani MRS 28 Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća mjere se prema metodu nabavne vrijednosti ili u skladu sa MRS 39.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospjeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.

Kratkoročna potraživanja od kupaca mjere se po vrijednosti iz originalne fakture. Ako se vrijednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izvještajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije.

Promjene deviznog kursa od datuma transakcije do datuma naplate potraživanja iskazuju se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda. Potraživanja iskazana u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem kursu, a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.

Indirektan otpis, odnosno ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda preko računa ispravke vrijednosti vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo ne manje od jedne i ne više od tri godine.

Indirektnom otpisu, odnosno ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrijednosti vrši se na godišnjem nivou za sva potraživanja kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo ne manje od jedne i ne više od tri godine.

Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda se vrši ukoliko je nenaplativost izvjesna i dokumentovana - preduzeće nije uspjelo sudskim putem da izvrši njihovu naplatu i potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode preduzeća.

Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca donosi Direktor privrednog društva. Kratkoročni finansijski plasmani i hartije od vrijednosti kojima se trguje iskazuju se po amortizovanoj vrijednosti, ne uzimajući u obzir namjeru preduzeća da ih drži do dospjeća.

Hartije od vrijednosti kojima se trguje, odnosno koje su kupljene radi dalje prodaje iskazuju se po fer (tržišnoj) vrijednosti. Efekti promjene fer (tržišne) vrijednosti obuhvataju se kao rashodi i prihodi perioda.

➤ **Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu stanja.

U iskazu o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i novčana sredstva oročena kod poslovnih banaka na period do tri mjeseca, koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

➤ **Kratkoročne finansijske obaveze**

Finansijske obaveze se početno priznaju po fer vrijednosti, uvećanoj u slučaju kredita i pozajmica za direktne troškove transakcije.

Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja, kredite i pozajmice.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje ukoliko je ispunjenje te obaveze izvršeno, ukoliko je obaveza ukinuta ili ukoliko je istekao rok važenja obaveze. U slučaju gdje je postojeća finansijska obaveza zamijenjena drugom obavezom prema istom povjeriocu ali pod značajno promijenjenim uslovima ili ukoliko su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmijenjeni, takva zamjena ili promjena uslova tretira se kao prestanak priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika između prvobitne i nove vrijednosti obaveze priznaje u bilansu uspjeha.

6.3. ZAKLJUČAK PROCJENITELJA

Na osnovu uporednih podataka iz metodologije po kojoj je trebalo da budu vrednovane pozicije Bilansa stanja koje su predmet procjene i metodologije korišćene od strane društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica za sastavljanje finansijskih iskaza možemo reći da nema materijalno značajnih razlika u vrednovanju pozicija koje su predmet procjene.

Drugim riječima, ukoliko je rukovodstvo preduzeća preuzelo odgovornost koja mu po Zakonu o računovodstvu pripada, a koju smo naveli u Izjavi procjenitelja ove procjene, možemo reći da finansijski iskazi predstavljaju realne prikaze imovine i obaveza za 2020. godinu koju procjenitelj za potrebe ovog Izveštaja prihvata kao realne vrijednosti za iskazivanje vrijednosti kapitala.

Prema navedenim vrijednostima pojedinih pozicija imovine u iznosu od 167.071 eura i vrijednosti obaveza u iznosu od 22.000 eura proizilazi da je **vrijednost neto imovine društva na dan 30.06.2021.godine je 145.071 eur.**

7. OSNOV ZA DAVANJE MIŠLJENJA

U prethodnom dijelu ovog Izvještaja smo:

- Prikazali pojedinačne stavke imovine i obaveza, koje smo ujedno opisali,
- Ukazali na metodologiju kojom se vrednuje svaka od navedenih pozicija prema propisima koji se primjenjuju u finansijskom izvještavanju u Crnoj Gori,
- Dali prikaz metodologije koja je korišćena od strane korisnika ove procjene kod iskazivanja pozicija koje su predmet procjene,
- Konstatovali da u vrednovanju pozicija nije bilo razlike u metodologiji koja je prema računovodstvenim propisima predviđena i metodologije koja je korištena kod sastavljanje finansijskih iskaza.

Polazeći od sledećih činjenica:

- Da društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 52/16) i posebno u skladu sa relevantnom zakonskom odlukom koja definiše obaveznu primjenu IFRS u Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 69/02).
- Da su Finansijski izvještaji Društva sastavljeni na dan 31.12.2020. godine poslužili kao osnov za procjenu,
- Da je cilj ove procjene procjene upis u Centralni registar privrednih subjekata Odluke vlasnika društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica o smanjenju osnovnog kapitala,
- Da se realizacijom navedene Odluke ne ugoržavaju prava povjerioca da mogu u potpunosti da namire svoje potraživanje iz preostalog iznosa osnovnog i ukupnog kapitala društva,

nezavisni ovlašćeni procjenjivač za ekonomsko-finansijsku oblast daje sljedeću:


8. IZJAVA DA JE VRIJEDNOST NETO IMOVINE VEĆA OD POTRAŽIVANJA POVJERILACA

Na osnovu svega iskazanog u prethodnom dijelu ove analize, smatramo da vrijednost neto imovine društva "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica na dan 31.12.2020.godine iznosi 145.071 eur. Samim tim smatramo da je društvo "TWINFIN TESLA" d.o.o. Podgorica u prilici da je ispunilo uslov propisan članom 222 stav 2 Zakona o privrednim društvima u pogledu obezbjeđenja povjerilaca kod smanjenja osnovnog kapitala, i da ne postoji realna mogućnost da će Odluka o smanjenju kapitala u iznosu od 120.000 eura dovesti do ugrožavanja prava povjerilaca, već da su ona kroz ostatak neto imovine od 25.071 eura u potpunosti obezbijeđena.


PROJCENITELJ
Ščekić Rade dipl. ecc.

Ekonomsko-finansijska oblast
Procjenjivač
RADE ŠČEKIĆ
dipl. ecc.
Licenca br. 14





**UDRUŽENJE NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA
CRNE GORE**



№ 14

PROCJENJIVAČ

Ekonomska oblast

ŠČEKIĆ RADE, dipl. ekonomista

**PREDSJEDNIK
KOMISIJE**

Ivanšević Boško
Ivanšević Boško, dipl.ing. maš



**PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA**

Mr. Markišić Omer
Mr. Markišić Omer, dipl. oec

Na osnovu članova 219, 266 i 277 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/2020) ("**Zakon**"), Slaven Moravčević, J [REDACTED] [REDACTED] i jedinog člana ("**Osnivač**") privrednog društva **Twinfin Tesla**, registarski broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, VIII sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"), donosi sljedeću:

ODLUKU
o smanjenju kapitala

Preambula

S OBZIROM DA:

- i. Osnivač ima 100% udjela u Društvu;
- ii. Društvo na dan donošenja ove Odluke ima registrovani i uplaćeni osnovni kapital u iznosu od EUR 150.001,00;
- iii. Društvo namjerava da smanji svoj registrovani osnovni kapital.
- iv. će Društvo danom donošenja ove Odluke, tj. dana 27.07.2021. godine pismenim putem obavijestiti sve svoje povjerioce istoj;
- v. imovina Društva na dan 27.07.2021. iznosi 167.071 EUR, dok obaveze Društva iznose 22.000 EUR;
- vi. povjerioci Društva će biti obaviješteni o smanjenju osnovnog kapitala;
- vii. je nezavisni procjenitelj izvršio procjenu imovine Društva i o tome sačinio izvještaj koji se nalazi u Prilogu 1 ove Odluke;

SADA PREMA TOME, Član u svojstvu skupštine Društva donosi sljedeće odluke:

Član 1

Smanjuje se osnovni kapital Društva putem smanjenja vrijednosti udjela, u skladu sa članom 219 stav 1 tačka 2 Zakona, uslijed činjenice da Društvu za poslovanje i obavljanje svoje registrovane djelatnosti nije potreban kapital u iznosu koji je trenutno registrovan, i to na način što će vrijednost udjela, umjesto dosadašnjih 150.001 EUR iznositi 30.001 EUR.

Član 2

Osnivač će i dalje biti jedini član Društva i vlasnik 100% udjela.

Član 3

Nakon smanjenja kapitala, registrovani osnovni kapital Društva će iznositi:

30.001 EUR (slovima: trideset hiljada i jedan euro).

Kapital Društva je novčani.

Član 4

Društvo će u skladu sa Zakonom bez odlaganja izvršiti registraciju ove promjene kod Centralnog registra privrednih subjekata.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu na dan potpisivanja.


Član 6

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Crne Gore.

Član 7

Ova Odluka je potpisana u 4 (četiri) primjerka.

U Podgorici, dana 27.07. 2021. godine



Tanja Božović, po specijalnom punomoćju

Prilog 1 – Izvještaj nezavisnog procjenitelja

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/20), ("Zakon"), Slaven Moravčević, JMBG:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

("Osnivač" ili "Član") privrednog društva **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, registarski broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, VIII sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"), dana 27.07.2021. godine u Podgorici, donosi:

STATUT

I OPSTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuje:

- naziv Društva;
- sjedište Društva;
- osnovna djelatnost Društva;
- kapital Društva;
- promjene osnovnog kapitala Društva;
- statusne promjene;
- organi Društva; -
- zastupanje i predstavljanje Društva; i
- izmjene i dopune Statuta.

Pursuant to the Companies Act ("Official Gazette of Montenegro" no. 65/20), (hereinafter "**Companies Act**"), Slaven Moravčević, [REDACTED]

[REDACTED]

Republic of Serbia, with residence at Žorža Klemensoa 18, 11000 Belgrade (Old Town), as the founder and the sole member ("**Founder**" or "**Shareholder**"), of **Društvo sa ograničenom odgovornošću Twinfin Tesla**, Podgorica, registration number 50808737, TIN 03159256, with the registered seat at the address Bulevar Džordža Vašingtona no. 98, The Capital Plaza VIII floor, 81000 Podgorica ("**Company**"), on 27 July 2021 in Podgorica, enacts the following:

STATUTE

I GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Statute set forth the following:

- name of the Company;
- registered office of the Company;
- core business activity of the Company;
- capital of the Company;
- changes of the share capital of the Company;
- status changes;
- corporate bodies of the Company;
- representatives and agents, the Company; and
- amendments and modifications of the Statute.

U skladu sa zakonom, Društvo se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Pursuant to the legal requirements, the Company shall be entered into the Central Registry of Business Entities of the Tax Administration in Podgorica along with the information required by applicable regulations.

The Company is incorporated for an indefinite period of time.

II NAZIV DRUŠTVA

Član 2.

Društvo posluje pod nazivom:

- društvo sa ograničenom odgovornošću
TWINFIN TESLA

Skraćeni naziv Društva je:

- TWINFIN TESLA d.o.o.**

Osnivač Društva može u svakom trenutku promijeniti naziv Društva.

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Sjedište Društva kao i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, the Capital Plaza, VIII sprat.

Osnivač Društva može u svakom trenutku promijeniti sjedište, a može i u drugim mjestima osnivati predstavništva, filijale, poslovne jedinice, stovarišta i dr.

Član 4.

Pečat Društva je okruglog oblika standardnih dimenzija, pri čijem spoljašnjem obodu je

II BUSINESS NAME

Article 2

The Company shall operate under the business name:

- društvo sa ograničenom odgovornošću
TWINFIN TESLA

The Company's abbreviated business name is:

- TWINFIN TESLA d.o.o.**

Shareholder of the Company may change business name of the Company at any time.

III REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Article 3

Registered seat of the Company, as well as the address for receiving official mail shall be Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona no. 98, the Capital Plaza, VIII floor.

Shareholder of the Company may change registered office at any time and may also open representative offices, branches, business units, warehouses and similar, in other places.

Article 4

The Company's seal shall be circular in form and of standard size with the words "Limited

naznačena sljedeća sadržina: "Društvo sa ograničenom odgovornošću", dok je u unutrašnjem obodu naznačeno sjedište: "Podgorica", a u sredini je navedena oznaka naziva Društva: "TWINFIN TESLA" (u dva reda).

Liability Company" written along the outer circle, and "Podgorica", as the seat of the Company, along the inner circle, while the Company's business name "TWINFIN TESLA" shall be written in the center of the seal (in two lines).

IV DJELATNOST DRUŠTVA

IV COMPANY ACTIVITIES

Član 5.

Article 5

Društvo će obavljati djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Službeni list Crne Gore, br. 18/11).

The company shall carry out its business pursuant to the Law on Classification of Activities ("Official Gazette of Montenegro" No. 18/11).

Šifra djelatnosti: 35.14

Activity code: 35.14

Naziv djelatnosti: *trgovina električnom energijom*

Activity label: *electricity trading*

Društvo će obavljati u manjem obimu i bez upisa u registar djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima.

The Company shall engage, on a smaller scale and with no need to have them registered, in the activities that are related to and are serving the purposes of registered activities.

Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom, i to prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

The Company shall be authorized to perform the foreign trade transactions, in relation to the trade of goods and services for which the Company is registered in internal traffic.

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača. Ova odluka donosi se u pisanom obliku i registruje se u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

The Company can change its registered activity in accordance with the Shareholder's decision. This decision shall be adopted in written form and submitted to the Central Registry of Business Entities kept by the Tax Administration in Podgorica.

V PRAVA I OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

V RIGHTS AND LIABILITIES IN LEGAL TRANSACTIONS

Odgovornost Člana i Društva

Liabilities of Shareholder and Company

Član 6.

Article 6

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost Osnivača Društva je ograničena do visine uloga u Društvu.

Član 7.

Osnivač odgovara Društvu zbog neuplate ili neblagovremene uplate novčanih uloga ili drugog štetnog postupanja prilikom osnivanja Društva.

Član 8.

Osnivač Društva može sa Društvom zaključiti ugovor o kreditu, garanciji, avalu i jemstvu, kao i svaki drugi pravni posao.

Ugovori između Osnivača i Društva koje on zastupa, takođe se unose u knjige Društva, osim ugovora zaključenih u okviru tekućeg poslovanja koje se obavlja pod uobičajenim okolnostima.

VI OSNOVNI KAPITAL

Član 9.

Ukupan osnovni kapital Društva, koji se sastoji samo od novčanih uloga, iznosi **30.001,00 EUR** (slovima: trideset hiljada i jedan euro)."

Član 10.

Na osnovu imovine koju je unio u Društvo na način iz člana 9. ovog Statuta, Osnivač stiče 100% udjela u Društvu, isto toliko glasova kod odlučivanja, kao i odgovarajuće učešće prilikom raspodjele dobiti i rizika Društva.

In legal transactions with third parties the Company shall act in its own name and on its own behalf.

For the commitments toward third parties in carrying out its business activities, the Company shall be liable up to the full value of its assets.

The liability of the Company's Shareholder shall be limited to the extent of its share in the Company.

Article 7

The Shareholder shall be liable to the Company for non-payment or untimely payment of cash contributions or for any other adverse behaviour in the process of incorporation of the Company.

Article 8

The Shareholder and the Company may enter into a loan, guarantee, surety or security agreement, or into any other legal transaction.

Agreements entered into between the Shareholder and the Company represented by him shall also be entered into the Company's books of accounts, with the exception of agreements entered in the ordinary course of business performed in regular circumstances.

VI SHARE CAPITAL

Article 9

The share capital of the Company, including only monetary capital, shall amount to **EUR 30.001,00** (in words: one hundred thirty thousand and one Euro).

Article 10

Based on the assets contributed to the Company, as laid down in Art. 9 hereof, the Shareholder shall acquire a 100% share in the Company, the same percentage of voting rights and corresponding participation in the distribution of profits and risk sharing of the

O udjelima Društvo vodi knjigu udijela, u skladu sa propisima.

Član 11.

Osnivač Društva, po osnovu udjela u Društvu, ima sljedeća prava:

- da upravlja Društvom;
- da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo preče kupovine udjela;
- na prenos vlasništva nad udjelom;
- na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- na uvid u poslovne knjige Društva; kao i
- da vrši sva druga ovlaštenja iz isključive nadležnosti osnivača na osnovu Zakona o privrednim društvima.

VII. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 12.

Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima Osnivača ili novim ulozima trećih lica koji uplatom/unošenjem uloga u Društvo postaju članovi Društva.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala upisuje se u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Osnovni kapital Društva može biti smanjen na osnovu odluke Člana, ali ne može biti smanjen ispod zakonski propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala

Company.

The Company shall keep a register of shares pursuant to the regulations.

Article 11

The Company's Shareholder, based on its share in the Company, shall be entitled to:

- manage the Company;
- receive the amount of distributed profit of the Company;
- pre-emptive right to buy shares;
- transfer the ownership of the share;
- a share in the Company assets upon its dissolution;
- inspect the books of the Company; and
- perform all other authorities pertaining to the exclusive competence of the shareholder pursuant to the Companies Act.

VII. INCREASE AND DECREASE IN SHARE CAPITAL

Article 12

The Company can increase the share capital through additional contributions of the Shareholders, or new contributions paid/contributed by third parties, which will become the shareholders of the Company.

Any decision on increase of share capital shall be registered in the Central Register of Companies kept by the Tax Administration in Podgorica.

The Company's share capital may be decreased by a Resolution of the Shareholder, but it cannot go below the legally prescribed minimal amount of share capital.

**VIII. TROŠKOVI POSLOVANJA. DOBIT.
GUBITAK I RIZIK**

Član 13.

Troškovi poslovanja Društva utvrđuju se za svaku poslovnu godinu finansijskim planom.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima, izradi godišnji izvještaj (bilans) Društva, kojim se utvrđuje dobit ili gubitak Društva, kao i učešće Osnivača Društva u raspodjeli dobiti ili snošenju rizika - gubitaka Društva.

Član 14.

Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja Društva u toku poslovne godine, poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja radnika i sva davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

Član 15.

Rizici iz tekućeg poslovanja (gubici, nenaplativa potraživanja i dr.) pokrivaju se sljedećim redoslijedom:

- iz ostvarenog prihoda;
- iz sredstava rezervi; i
- iz osnivačkog fonda.

Momenat nastanka rizika, visinu štete, način i uslove pokrića štete, utvrđuje Osnivač Društva.

**IX. ORGANI DRUŠTVA. UPRAVLJANJE I
RUKOVOĐENJE**

**VIII. OPERATING EXPENSES. PROFIT. LOSS
AND RISK**

Article 13

The Company shall define its operating expenses for each business year by a financial plan.

At the end of each business year the Company shall produce its annual financial statement pursuant to the current regulations, to establish the Company's profit or loss, and the share of the Company's Shareholder in the profit distribution or sharing the risk - losses of the Company.

Article 14

The Company's profit shall be the Company's annual financial result, after deduction of all operating expenses which also include all earnings paid to employees and all payments that were made on account of contributions, taxes and other fiscal charges.

Article 15

The risks from current business activities (losses, uncollectable debts, etc.) shall be covered by the following sequence, from:

- the income earned;
- reserves; and
- the incorporation fund.

The Company's Shareholder shall define the time when the risk was incurred, the extent of damage, method and conditions to cover for damages.

**IX. COMPANY BODIES, RUNNING AND
MANAGING**

Član 16.

Organi Društva su:

- (i) Osnivač;
- (iii) Izvršni direktor.

Osnivač

Član 17.

Društvo nema uspostavljenu skupštinu, ni ne bira odbor direktora. Osnivač će neposredno obavljati sve funkcije koje bi bile u nadležnosti skupštine Društva i odbora direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

Osnivač Društva je ovlašten da:

- (i) donosi Statut i druga akta Društva;
- (ii) donosi izmjene i dopune Odluke o osnivanju Društva, Statuta i drugih akata Društva;
- (iii) imenuje Izvršnog direktora i Zastupnika Društva;
- (iv) odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- (v) odlučuje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka;
- (vi) donosi odluke i smjernice o raspolaganju nepokretnom imovinom Društva (između ostalog: prodaji, kupovini, zalaganju, itd);
- (vii) odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju i pokretanju stečajnog postupka Društva;
- (viii) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva;
- (ix) usvaja procjenu nenovčanih doprinosa;

Article 16

The corporate bodies of the Company are:

- (i) Shareholder;
- (ii) Executive Director.

Shareholder

Article 17

The Company does not establish the Shareholders Meeting, nor appoints the board of directors. Shareholder shall directly perform activities which would be in the in capacity of the Shareholders Meeting and the board of directors, in accordance with the Companies' Act and this Statute.

The Shareholder is authorised to:

- (i) enact the Statute and other by-laws of the Company;
- (ii) enact amendments of the Decision on incorporation of the Company, Statute and other by-laws of the Company;
- (iii) appoint the Executive Director and the Representative;
- (iv) decide on increase or decrease of the share capital;
- (v) decide on distribution of profits and covering losses;
- (vi) decide and provide instructions on all issues in relation with the disposal of real property of the Company (inter alia: sale and purchase, pledging etc.);
- (vii) decide on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submitting of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure;
- (viii) adopt annual financial statements and reports about the Company's business;
- (ix) approve the appraisal of in-kind

- (x) na zahtjev Izvršnog direktora bavi se pitanjima u vezi sa poslovanjem Društva, koja spadaju u delokrug rada Izvršnog direktora;
- (xi) mijenja poslovno ime ili sjedište Društva; i
- (xii) obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.

Sve odluke Osnivača Društva evidentiraju se u knjigu odluka Društva. Odluke Osnivača Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

Izvršni direktor

Član 18.

Izvršni direktor je ovlašćeni zastupnik Društva.

Izvršni direktor Društva je Mirjana Vasić, br. [REDACTED]

Izvršni direktor je organ upravljanja Društvom koga imenuje i razrješava Osnivač. Izvršni direktor zastupa Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa

Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva, pridržavajući se načela savjesnosti i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor obavlja poslove vezane za tekuće poslovanje Društva, uključujući ali se ne ograničavajući na slijedeće:

- (i) predstavlja Društvo;
- (ii) otvara račune u bankama u skladu sa ovim Statutom;
- (iii) odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;

contributions;

- (x) upon request of the Executive Director, deals with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of the Executive Director;
- (xi) change the business name and corporate seat of the Company; and
- (xii) perform all other activities determined by the applicable laws.

Decisions issued by the Shareholder are recorded without delay in the Company's book of decisions. The Shareholder's decisions are valid from the moment when they are adopted.

Executive Director

Article 18

The Executive Director is authorized representative of the Company.

Executive Director of the Company is Mirjana [REDACTED]

The Executive Director is the Company's managing body who is appointed and dismissed by the Shareholder. The Executive Director represents the Company in domestic and foreign transactions.

The Executive Director exercises its function in the best interest of the Company, acts in good faith and with required due diligence.

The Executive Director performs day-to-day management duties in respect of the Company, including but not limited to the following:

- (i) represent the Company;
- (ii) opens bank-accounts in accordance with this Statute;
- (iii) decides on recruitment and termination of labour contracts in the Company;

- | | |
|---|--|
| (iv) izdaje naloge i uputstva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu; i | (iv) issues orders and instructions that are mandatory for all employees in the Company |
| (v) odgovoran je za sastavljanje finansijskih izveštaja i podnosi ih Osnivaču na usvajanje; | (v) is responsible for the completion of the financial reports and their submission to the Shareholder for adoption; |
| (vi) predlaže osnove poslovne politike Društva; | (vi) proposes the basics of the Company's business policy; |
| (vii) predlaže plan rada i razvoja Društva; | (vii) propose the plan of operations and development of the Company; |
| (viii) vodi računa da Društvo posluje u skladu sa zakonom; | (viii) takes care that the Company performs its operations in full compliance with the applicable laws; |
| (ix) organizuje i rukovodi radom Društva; | (ix) organizes and manages the Company's operations; |
| (x) izvršava i sprovodi odluke Osnivača; | (x) executes decisions and instructions of the Shareholder; |
| (xi) odlučuje o pravima i obavezama koja proističu iz radnog odnosa; | (xi) decides on rights and obligations arising out of employment relations; |
| (xii) izvršava druge obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja Izvršnog direktora; i | (xii) carries out other obligations that are necessary for the benefit of the Company, within the competences determined for the Executive Director; and |
| (xiii) obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Odlukom o osnivanju Društva, Statutom i relevantnim propisima. | (xiii) performs other activities prescribed by the law, Decision on incorporation of the Company, Statute and other relevant regulations. |

Zastupanje Izvršnog direktora

Član 19.

Izvršni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Osnivač može utvrditi ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

Izvršni direktor odgovara Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri

Representations of the Executive Director

Article 19

The Executive Director will represent the Company solely and with no limitation, in accordance with the Act and the Statute.

The Shareholder can impose representation and/or payment limitations depending on needs of the Company in a particular moment.

In the event that the Executive Director breaches the limitations to the representation set out in this Article, he will be liable to the

zastupanju iz ovog člana.

Company for all the damage sustained in connection therewith.

Osnivač može razriješiti Izvršnog direktora bez objašnjenja.

The Shareholder can dismiss the Executive Director without any particular explanation.

Član 20.

Article 20

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva, a naročito za kršenje zakonskih i drugih propisa, povrede odredbi ovog Statuta i propuste počinjene u vršenju poslovodne funkcije.

The Executive Director shall be responsible for legal operation of the Company, and in particular he shall be responsible for breaches of legal and other regulations, breaches of provisions of this Statute, and for the omissions made in discharging managing duties.

Za vrijeme trajanja mandata, na Izvršnog direktora se odnose odredbe Zakona o privrednim društvima kojima se utvrđuje njegova odgovornost.

During his term of office, the provisions of the Companies' Act governing the responsibility of an executive director shall apply to the Executive Director.

X STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

X CHANGES OF STATUS AND LEGAL FORM

Član 21.

Article 21

Društvo može biti subjekt statusnih promjena: spajanje sa drugim društvom, podjela na dva ili više društava, kao i promjena oblika organizovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

The Company may be subject to status changes, in the form of: mergers with other companies, divisions into two or more companies, and to the changes of legal form in line with the Companies Act.

Predlog da se pristupi promjeni oblika ili nekoj od statusnih promjena, može podnijeti Izvršni direktor i Osnivač, a o pristupanju promjeni odluku donosi Osnivač.

Any proposal to proceed with the changes of the status or legal form may be filed by the Executive Director and Shareholder, and the respective decision on implementation of the changes shall be made by the Shareholder.

XI PRESTANAK DRUŠTVA

XI DISSOLUTION OF THE COMPANY

Član 22.

Article 22

Uslovi za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u postupku prestanka Društva i njihove obaveze, utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima.

The conditions how to initiate, implement, and the entities in charge of, the dissolution procedure and their obligations, are laid down in the Companies' Act.

XII AKTI DRUŠTVA

XII COMPANY BYLAWS

Član 23.

Article 23

Opšti akti Društva su:

The Company's bylaws shall be:

- Akt o sistematizaciji radnih mjesta, ukoliko bude potreban;
- drugi pravilnici, odluke i drugi akti.

- Act on systematization of work places, if needed;
- other rulebooks, decisions and documents.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

XIII MISCELLANEOUS

Član 24.

Article 24

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po postupku i na način utvrđen za njegovo donošenje.

Any amendment and modification of this Statute shall be carried out following the procedure and in the manner defined for the adoption of the Statute.

Član 25.

Article 25


Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

This Statute shall become effective as of the date of their adoption.

U slučaju neslaganja verzija, verzija Statuta na crnogorskom jeziku će biti mjerodavna.

In case of a discrepancy between the two language versions, the Montenegrin version of this Statute shall prevail.

za/for **Osnivača**:



Tanja Božović

po specijalnom punomoćju

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Ja, **Mirjana Vasić**, [REDACTED]

[REDACTED] 9.
godine od strane **Slavena Moravčevića**
[REDACTED] a
[REDACTED]

broj 50808737, PIB 03159256, sa sjedištem na adresi Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, VIII sprat, 81 000 Podgorica ("**Društvo**"), ovim specijalnim punomoćjem sada prenosim ovlašćenja data mi od strane Vlastodavca i ovlašćujem:

Tanju Božović
[REDACTED]

Anu Vukčević
[REDACTED]
[REDACTED]


i

Vučinić Petra
[REDACTED]
[REDACTED]

(u daljem tekstu: "**Punomoćnik**")

da u potpunosti zastupaju Vlastodavca u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima, bankama i trećim licima, u preduzimanju svih pravnih i/ili faktičkih radnji i potpisivanju svih dokumenata neophodnih ili preporučljivih za smanjenje osnovnog kapitala u Društvu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeće:

1. da u svojstvu osnivača Društva izrade, potpišu i usvoje odluku i/ili bilo koji drugi akt kojim se smanjuje osnovni kapital Društva sa 150.001 EUR na 30.001 EUR;
2. da u svojstvu osnivača Društva odobre i/ili potpišu bilo koju izjavu, odluku ili drugi pravni akt koji je neophodan radi pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva;
3. da u svojstvu osnivača Društva izrade, potpišu i usvoje odluku o izmjenama i dopunama statuta Društva, prečišćeni statut Društva i osnivačkog akta (ukoliko bude potrebno);




- da u svojstvu osnivača Društva usvoje i potpišu odluku o imenovanju nezavisnog procjenitelja za potrebe smanjenja osnovnog kapitala kao i odluku o usvajanju izvještaja nezavisnog procjenitelja (ukoliko bude potrebno);
5. da potpišu i podnesu registracionu prijavu i sva druga neophodna dokumenta za potrebe registracije smanjenja kapitala Društva;
 6. da zastupaju pred Centralnim registrom privrednih subjekata Crne Gore ("CRPS"), Upravom prihoda i carina Crne Gore, bankama i svim drugim nadležnim organima kao i trećim licima u postupku smanjenja kapitala Društva;
 7. da dostave, prime, potpišu i ovjere sve dokumente, kao i da obave sve druge pravne i faktičke radnje koje su neophodne ili preporučljive u vezi sa sprovođenjem smanjenja kapitala Društva;
 8. da zastupaju Vlastodavca i potpisuju bilo koje druge akte neophodne ili potrebne u cilju registracije promjena nastalih na osnovu smanjenja kapitala Društva, kao i da vrše uplatu svih taksi i troškova do kojih dođe u postupku smanjenja kapitala Društva;
 9. da po izvršenoj registraciji preuzmu pun izvod Društva od CRPS-a; i
 10. da prenose ovlašćenja za zastupanje na druga lica u okviru ovlašćenja iz ovog punomoćja.

Ovo punomoćje važi za sve instance.

Ovo specijalno punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do njegovog opoziva.

U Beogradu, dana 23.07.2021. godine.



Mirjana Vasić

Република Србија

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Београд - Стари град

Симица 15

Потврђује се да је:-----

Мирјана Васић рођен [REDACTED]

(једанаест) у својству пуномоћника лица по имену Славен Моравчевић рођен/е

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту бр. 008626055, издата 05.10.2016 од стране ПС СТАРИ ГРАД.-----

Овлашћење подносиоца исправе за заступање утврђено је увидом у Пуномоћје број УОП-I:8030-2019 оверено дана 14.05.2019. године од стране јавног бележника Ђорђа Сибиновића, а дато од стране лица по имену Славен Моравчевић.-----

Исправа странака, написана на компјутерском штампачу и састоји се од 2 (два) листа/ова и 2 (две) стране/а, оверена је у 2 (два) примерка за потребе странака, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.-----

Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе.-----

Накнада за оверу 2 (два) примерака наплаћена је у укупном износу од 720,00 (седамсто двадесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 јавнобележничке тарифе.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд - Стари град
Симица 15

За јавног бележника
Јавнобележнички
помоћник
Иван Шаркић
број решења: IV-5-
5853/2017
од 03.08.2017 год.

УОП - I:11524-2021

Дана 23.07.2021. (двадесет трећег јула две хиљаде двадесет прве) године, у 15:03 (Петнаест часова и три минута), у Београду, оверено у 2 (два) примерак/ка за потребе странке.



Ivan Sharkic
(ПОТПИС)

SPECIJALNO PUNOMOĆJE
(u daljem tekstu: "Punomoćje")

Ja, **Slaven Moravčević**, JMBG [REDACTED]

8


ovlašćujem:


Mirjana Vasić, JMBG [REDACTED]

[REDACTED] i [REDACTED] u Srbiji i Crnoj Gori, a koja su u mom vlasništvu, odnosno u sledećim društvima (i) svojstvu člana/ortaka u **Moravčević, Vojnović** i [REDACTED]

[REDACTED] adresi Bulevar Džordža Vašingtona Br. 98, The Capital Plaza, II sprat, Podgorica, Crna Gora, matični broj 50808737 ("**Društva**"), i da predužima sve pravne ili faktičke radnje pred svim organima i trećim licima u moje ime i za moj račun, uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće:

1. da u moje ime i za moj račun, sastavi, potpiše i overi ugovor o prenosu/prodaji mog udela u Društvima ("**Prenos udela**"), da potpiše i overi ugovor ortaka, Odluku o izmenama i dopunama ugovora o osnivanju Društva, kao i da u skladu sa zakonom izvrši sve neophodne overe pred nadležnim državnim organima, uključujući i overe pred javnim beležnicima, registracije i druge pravne i faktičke radnje vezane za sastavljanje, potpisivanje, registraciju i izvršavanje Prenosa udela;
2. da u moje ime i za moj račun Prenese udeo trećim licima, odnosno da sastavi i potpiše bilo koju dokumentaciju neophodnu ili korisnu za izvršavanje i sprovođenje Prenosa udela, sa naknadom i/ili bez naknade, kao i da pregovara o iznošu naknade, kao i da u skladu sa zakonom izvrši sve neophodne overe pred nadležnim državnim organima, uključujući i overe pred javnim beležnicima, kao i da izvrši druge pravne i faktičke radnje vezane za sastavljanje, potpisivanje i Prenos udela u Društvima na treća lica;
3. da me zastupa u svojstvu člana i vrši sva prava u svojstvu člana/ortaka (člana skupštine) u Društvima na svim i bilo kojim skupštinama članova Društva, uključujući i vanredne skupštine kao i usvajanje odluka pismenim putem, da koristi sva glasačka prava na tim skupštinama, kao i kod usvajanja odluka pismenim putem u vezi bilo kog i svakog pitanja uključujući, ali ne ograničavajući se na povećanje i smanjenje kapitala, promene sedišta, imenovanje i/ili razrešenje zastupnika, odluke o davanju ili vraćanju zajma i/ili dodatnih uplata, usvajanje finansijskih izveštaja;
4. da potpiše, primi i podnese bilo koja dokumenta nadležnim poreskim organima vezano za Društva, kao i da izvrši sve druge neophodne radnje pred bilo kojim nadležnim organima koje su vezahe za gore navedene radnje, u moje ime i za moj račun;



5.	da preduzme bilo koje pravne ili faktičke radnje da bi, u ime i za račun Društava osuđujućih rukovodila i zatvorila bilo koji račun/račune koji se vodi/vode kod bilo koje banke i/ili finansijske institucije u Republici Srbiji i Crnoj Gori;
6.	da dostavi, primi i potpiše sva dokumenta neophodna, kao i da obavi sve druge radnje koje su neophodne ili korisne u vezi sa pitanjima navedenim u tačkama 1 do 4, u moje ime i za moj račun.
Ovlašćenje za zastupanje iz ovog Punomoćja može biti preneto na druga lica. Ovo ovlašćenje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva istog.	
Beograd, 14.05.2019. godine	
 Slaven Moravcević	

УОП - I:8030-2019

страна 1 (један)

Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд - Стари град
Симина 15

Потврђује се да је

Славен Моравчевић

стране/а, оверена је у 2 (два) примерка за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак, остаје код поступајућег јавног бележника.

Јавни бележник овером ове исправе потврђује потпис странке и не одговара за садржину исправе.

Накнада за оверу 2 (два) примерака наплаћена је у укупном износу од 720,00 (седамсто двадесет динара) са урачунајем ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 8 јавнобележничке тарифе.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд - Стари град
Симина 15

За јавног бележника
Јавнобележнички
помоћник
Иван Шаркић
број решења: IV-5-
5853/2017
од 03.08.2017 год.

УОП - I:8030-2019

Дана 14.05.2019. (четрнаестог маја две хиљаде деветнаесте) године, у 13:49 (Тринаест часова и четрдесет девет минута), у Београду, оверено у 2 (два) примерак/ка за потребе странке.



(потпис)

Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд - Стари град
Симица 15

УОП - I:11528-2021
страна 1 (један)

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана на компјутерском штампачу и која се састоји од 3 (три) стране/а.-----
Накнада за оверу 1 (један) примерка наплаћена је у укупном износу од 1.080,00 (хиљаду осамдесет динара) са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21 тарифног броја 10 Јавнобележничке тарифе.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Др Ђорђе Д. Сибиновић
Београд - Стари град
Симица 15

За јавног бележника
Јавнобележнички
помоћник
Иван Шаркић
број решења: IV-5-
5853/2017
од 03.08.2017 год.

УОП - I:11528-2021

Дана 23.07.2021. (двадесет трећег јула две хиљаде двадесет прве) године, у 15:13 (Петнаест часова и тринаест минута), у Београду, оверено у 1 (један) примерак/ка за потребе странке.



(Handwritten signature)
(ПОТПИС)

